

# TAKEAWAY MENU

View our menu in your lingo



You're always welcome

mae ao a gadikilwego a boletiana ♡ borotho bjo bo thoustilwego bo bowšweu goba bjo bo tsotwha ♡

**Mzansi Brekkie** (2474 kJ) **47<sup>90</sup>**

1 lee, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, boroso ya kolobe, selai sa tamati yeo e bešitšwego le selai sa thoustu

**Filter Coffee & Muffin Combo** (2352 kJ) **56<sup>90</sup>**

mafini wa go kopanywa wa go ba le Filter Coffee

**Bacon & Egg Brekkie Bun** (4440 kJ) **59<sup>90</sup>**

1 Lee le 3 dikarolwana tša streaky beikhone, godimo ga banse ye e thoustilwego ya sesame ka regular portion ya di-chips

**Mzansi Brekkie Combo** (2598 kJ) **64<sup>90</sup>**

1 Lee, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, boroso ya kolobe, selai sa tamati yeo e bešitšwego, selai sa thoustu le regular filter coffee

**Cheese Griller** (2293 kJ) **64<sup>90</sup>**

1 lee, 2 dikarolwana tša back beikhone, cheese griller ya kolobe le selai sa thoustu

**Mushroom Hash Brekkie** (3044 kJ) ♡ **69<sup>90</sup>**

2 dilai tša thoustu, le 2 mae ka godimo, cream cheese le avocado\* ya go segelelwa le di-cherry tomatoes

**Double Up Breakfast** (3186 kJ) **74<sup>90</sup>**

2 mae, 2 dikarolwana tša back beikhone, 2 diboroso tša kolobe le selai sa thoustu

**Avo\* On Toast** (2852 kJ) ♡ ♡ **79<sup>90</sup>**

2 dilai tša thoustu, le 2 mae ka godimo, cream cheese le avocado\* ya go segelelwa le di-cherry tomatoes

**Farmhouse Breakfast** (4165 kJ) **89<sup>90</sup>**

2 mae, 3 dikarolwana tša back beikhone, selai sa tamati yeo e bešitšwego, le full portion ya di-chips le selai sa thoustu

**Lekker Breakfast** (5070 kJ) **99<sup>90</sup>**

2 mae, 3 dikarolwana tša streaky beikhone, beef boerewos, di-sweet corn mielie bread flapjack tše 2, e tla le Famous Wimpy Relish le selai sa thoustu

**Mega Breakfast** (5375 kJ) **106<sup>90</sup>**

2 mae, 3 dikarolwana tša back beikhone, beef patty, Famous Wimpy Relish, eiye yeo e bešitšwego, full portion ya di-chips le selai sa thoustu

## Di-EXTRAS

Borotho bjo bo thoustilwego	<b>+12.00</b>	Avo* (721 kJ) ♡	<b>+20.00</b>
& Dilo tša go tšhaša (460 kJ) ♡		Cheese Griller (656 kJ)	<b>+28.00</b>
Beikhone yeo e nago le makhura (268 kJ)	<b>+14.00</b>	Mushrooms (858 kJ) ♡	<b>+30.00</b>
Boroso ya kolobe (480 kJ)	<b>+14.00</b>	Matapola a go taeswa (920 kJ) ♡	<b>+32.00</b>
Selai sa tšhese (251 kJ) ♡	<b>+16.00</b>	Ditšhipisi tša rekula (1842 kJ) ♡	<b>+32.00</b>
Lee (681 kJ) ♡	<b>+16.00</b>		
Beikhone ya go hloka makhura (167 kJ)	<b>+16.00</b>		

served with a regular portion of chips on white or brown ♡ bread

**Cheese & Tomato** (2470 kJ) ♡ **59<sup>90</sup>**

**Chicken Mayo** (1825 kJ) **62<sup>90</sup>**

**Bacon & Egg** (1935 kJ) **64<sup>90</sup>**

**Dagwood** (3988 kJ) **114<sup>90</sup>**

beef patty, 2 dikarolwana tša back beikhone, 2 dilai tša cheese, lee la go gadikwa, dieiye tšeo di bešitšwego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

**Fully Loaded Dagwood** (6045 kJ) **149<sup>90</sup>**

2 di-beef patty, 2 dikarolwana tša back beikhone, 4 dilai tša cheese, lee la go gadikwa, dieiye tšeo di bešitšwego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

## E go loketše

**Sweet Chilli Chicken Wrap** (2406 kJ) ♡ **74<sup>90</sup>**

i-wrap lethositwe lene-grilled chicken fillet strips, i-crumbled feta, lucetu lwatamati, i-lethisi, i-sweet chilli sauce ne-creamy noma i-chilli mayo

tšena soda ye nnyane le ditšhipisi tša regular

	Quick Bite	Double Quick Bite	Classic	Big Eat
Wimpy (1211 kJ / 1759 kJ / 2205 kJ / 3098 kJ)	<b>44<sup>90</sup></b>	<b>54<sup>90</sup></b>	<b>74<sup>90</sup></b>	<b>99<sup>90</sup></b>
Cheese (1462 kJ / 2010 kJ / 2456 kJ / 3443 kJ)	<b>49<sup>90</sup></b>	<b>59<sup>90</sup></b>	<b>84<sup>90</sup></b>	<b>109<sup>90</sup></b>
Chicken (1956 kJ / 2440 kJ)			<b>84<sup>90</sup></b>	<b>109<sup>90</sup></b>

**Chutney Rib** (2677 kJ) **69<sup>90</sup>**

**Supreme Veggie** (2785 kJ) ♡ ♡ **74<sup>90</sup>**

**Bacon & Cheese** (2992 kJ) **97<sup>90</sup>**

**Champion** (4096 kJ) **104<sup>90</sup>**

beef patty, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, mae a go gadikwa, selai sa cheese, dieiye tšeo di bešitšwego di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish ka creamy goba chilli mayo

## Iconic Di tla le dichips

**Crispy Stack** (3459 kJ) **99<sup>90</sup>**

beef patty, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, di-onion ring tša go gadikwa tše di-crispy, selai sa cheese, selai sa tamati, lethisi le creamy goba chilli mayo

**Bacon, Avo\* & Cream Cheese** (4097 kJ) **109<sup>90</sup>**

beef patty, 2 dikarolwana tša streaky bacon, dilai tša avo\* selai sa tamati, lethisi, cream cheese spread le creamy mayo

**Full Breakfast** (5564 kJ) **129<sup>90</sup>**

beef patty, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, hashbrown cubes, selai sa cheese, cheese griller ya kolobe, le lee ka godimo, dieiye tšeo di bešitšwego le Famous Wimpy Relish

## Big Eat Di tla le dichips

**Big Cheese** (3443 kJ) **109<sup>90</sup>**

2 di-beef patties, selai sa cheese, dieiye tšeo di bešitšwego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

**Big Bacon & Cheese** (3980 kJ) **122<sup>90</sup>**

2 di-beef patties, 2 dikarolwana tša streaky beikhone, selai sa cheese, dieiye tšeo di bešitšwego, di-gherkins lethisi le Famous Wimpy Relish

**Big Champion** (5111 kJ) **134<sup>90</sup>**

2 di-beef patties, 2 dikarolwana tša streaky bacon, lee la go gadikwa, selai sa cheese, dieiye tšeo di bešitšwego, di-gherkins, lethisi, le Famous Wimpy Relish le creamy goba chilli mayo

## Big Champion Combo

with a Regular Classic Shake\*\*

(9078 kJ)

**164<sup>90</sup>**



\*Avo go ithekgile ge e ba e hwetšagala

\*\*dairy-based cream alternative

All-Day Brekkies

Toasted

Delicious Burgers

Di tla ka dichips\* le crispy onion rings goba o ka tšea side dish ya kgetho ya gago

\*kJ counts are based on chips

<b>NEW</b> Maboroso & Ditapole (4793 kJ)	<b>69<sup>90</sup></b>
3 pork bangers le mashed potatoes di tla di na le brown onion gravy	
<b>¼ Chicken &amp; Chips Combo</b> (5085 kJ)	<b>86<sup>90</sup></b>
chicken ye monate nate yeo e gadikilwego ka bbq goba peri-peri goba lemon & herb ka di-regular chips le regular soda	
<b>Thrill of the Grill</b> (5321 kJ)	<b>92<sup>90</sup></b>
beef boerewors le ¼ chicken ye bose yeo e gadikilwego ka bbq goba peri-peri goba lemon & herb	
<b>Sweet Chilli Chicken Schnitzel</b> (5212 kJ)	<b>94<sup>90</sup></b>
crumbed chicken schnitzel e tla ka dilai tša avo**& sweet chilli mayo, e na gape le seripa sa coleslaw ka thoko	
<b>**avo subject to seasonal availability</b>	
<b>Chicken &amp; Boerie Feast</b> (5630 kJ)	<b>99<sup>90</sup></b>
crumbed chicken strips, 2 boerie skewers tša kgomo & kgetho ya sousu ya bbq mayo goba sweet chilli dipping mayo	
<b>Cheesy Veg Grill</b> (6893 kJ)	<b>109<sup>90</sup></b>
2 di-chickpea & spinach patties, 2 dilai tša cheese le mushroom sauce	
<b>Double Chicken Schnitzel</b> (8501 kJ)	<b>129<sup>90</sup></b>
2 crumbed chicken schnitzels, 2 ya dilae ta cheese le mushroom sauce	
<b>Available as a single Chicken Schnitzel for R94<sup>90</sup></b> (7601 kJ)	
<b>Chicken Wings***</b> (4115 kJ)	<b>139<sup>90</sup></b>
6 ama-chicken wings** basted nge-bb, namkha peri-peri namkha lemon & herb, namkha peri-peri dipping sauce	
<b>***wings available while stocks last</b>	
<b>Triple Grill</b> (6257 kJ)	<b>142<sup>90</sup></b>
lamb shoulder chop, pork rib patty ya go hloka marapo ya bbq, patty ya kgomo, eeye ya go bešwa le Famous Wimpy Relish	
<b>Ultimate Meaty Feast</b> (7524 kJ)	<b>229<sup>90</sup></b>
250g sirloin steak eeye ya go bešwa, chop ya legetla la nku, woroso ya kgomo, le ¼ ya kgogo ye lero ya bbq goba peri-peri goba lemon & herb	

**E tla le**

- coleslaw (794 kJ)
- goba ditšhepesi (1842 kJ)
- goba ditapole tšeo di segeletšwego (920 kJ)
- goba namkha i-creamed spinach ne-feta begodu ne mash ye-butternut (171 kJ)
- goba bogobe & shebo (2132 kJ)

all served with Snowfreeze™ or cream\*

<b>Snowfreeze™ Cone / Cup</b> (576 / 780 kJ)	<b>10<sup>00</sup> / 20<sup>00</sup></b>
<b>Ripple-Bar Snowfreeze™ Cone</b> (1303 kJ)	<b>16<sup>90</sup></b>
<b>3 Flippin' Flapjacks</b> (1251 kJ)	<b>46<sup>90</sup></b>
ka golden sirapo	
<b>Plain Waffle</b> (2022 kJ)	<b>49<sup>90</sup></b>
ka golden sirapo	
<b>Triple Choc Cake</b> (1210 kJ)	<b>58<sup>90</sup></b>
<b>Bar-One® Waffle</b> (2716 kJ)	<b>62<sup>90</sup></b>
ka Bar-One® chocolate spread le Bar-One® pieces	
<b>*dairy-based cream alternative</b>	

**KIDS' MENU COMBOS**

E akaretša dijo, a side, seno\* le toy



<b>Kids' Waffle</b> (1925 kJ)	<b>34<sup>90</sup></b>
<b>Frank Combo</b> (736 kJ)	<b>64<sup>90</sup></b>
<b>Crumbed Chicken Sticks Combo</b> (1214 kJ)	<b>64<sup>90</sup></b>
<b>Toasted Cheese Combo</b> (1683 kJ)	<b>69<sup>90</sup></b>
<b>Toasted Chicken Mayo Combo</b> (1653 kJ)	<b>69<sup>90</sup></b>
<b>Frank &amp; Egg Breakfast Combo</b> (2552 kJ)	<b>74<sup>90</sup></b>
<b>Scrambled Eggs, Cream Cheese &amp; Avo* on Toast Combo</b> (1964 kJ)	<b>74<sup>90</sup></b>
<b>Rib Patty Combo</b> (2037 kJ)	<b>74<sup>90</sup></b>
<b>Cheeseburger Combo</b> (1428 kJ)	<b>74<sup>90</sup></b>
<b>Chicken Burger Combo</b> (1270 kJ)	<b>74<sup>90</sup></b>

Dijo ka moka di tla di na le small portion of chips, a side garden salad, butternut mash or creamed spinach with feta. Sides are not available for the Frank & Egg Breakfast Combo or Scrambled Eggs, Cream Cheese & Avo\* on Toast Combo. Only available for kids under 12. Snowfreeze™ is a registered trademark.

\*avo subject to seasonal availability

T&Cs apply. Available for takeaway & collection. Prices inclusive of VAT. Visuals for descriptive purposes only. While stocks last. Full nutritional information available at [wimpy.co.za](http://wimpy.co.za). ©Coca-Cola, the Dynamic Ribbon Device and Coke are registered trademarks of The Coca-Cola Company © 2024. Substitutions can be considered on your order, depending on stock availability. Should you choose to swap a product from a menu item and replace it with a product of a higher value, you will be charged the difference on the costs. No refunds will be provided on any substitutions for a product of a lower value.

**Iced Coffee**

<b>Choc Hazelnut</b> (764 kJ)	<b>34<sup>90</sup></b>
<b>Salted Caramel</b> (876 kJ)	<b>34<sup>90</sup></b>



**Choc Hazelnut**  
**34<sup>90</sup>**

**Hot Drinks**

	<b>REG</b>	
<b>Five Roses Ceylon or Rooibos Tea</b> (185 kJ)	<b>23<sup>90</sup></b>	
<b>Metswako ya rena e e apeilwe Afrika Borwa gomme e ritetšwe wena fela</b>		
	<b>REG</b>	<b>YE KGOLO</b>
<b>Filter Coffee</b> (124 / 130 kJ)	<b>26<sup>90</sup></b>	<b>36<sup>90</sup></b>
<b>Americano</b> (142 kJ)	<b>33<sup>90</sup></b>	
<b>Famous Wimpy Coffee</b> (562 / 843 kJ)	<b>35<sup>90</sup></b>	<b>45<sup>90</sup></b>
<b>Cappuccino</b> (631 / 928 kJ)	<b>37<sup>90</sup></b>	<b>47<sup>90</sup></b>
<b>Caffè Latte</b> (745 / 1237 kJ)	<b>42<sup>90</sup></b>	<b>52<sup>90</sup></b>
<b>Cremoccino*</b> (1134 / 2104 kJ)	<b>44<sup>90</sup></b>	<b>54<sup>90</sup></b>
<b>Flavoured Latte</b>	<b>49<sup>90</sup></b>	
Butter Toffee (970 kJ)		
Choc Hazelnut (765 kJ)		
<b>Hot Chocolate</b> (1785 / 2372 kJ)	<b>49<sup>90</sup></b>	<b>56<sup>90</sup></b>
<b>Chai Tea Latte*</b> (1321 kJ)	<b>52<sup>90</sup></b>	
	<b>SINGLE</b>	<b>DOUBLE</b>
<b>Espresso</b> (0.6 / 1.2 kJ)	<b>24<sup>90</sup></b>	<b>29<sup>90</sup></b>
<b>E hwetšagala le ka decar +4<sup>00</sup></b>		
<b>O ka kgetha maswi a almorn goba a soy +10<sup>00</sup></b>		
<b>(subject to availability)</b>		
<b>O ka kgetha dino tša *maswi diruwa</b>		

	<b>E NYANE</b>	<b>REG</b>	<b>E KGOLO</b>
<b>Classic Shakes*</b> (1762 / 2125 / 2962 kJ)**	<b>34<sup>90</sup></b>	<b>44<sup>90</sup></b>	<b>54<sup>90</sup></b>
banana, bubblegum, chocolate, coffee, gummy grape, lime, salted caramel, strawberry, vanilla			
<b>Bar-One® Gourmet Shake*</b> (2545 / 3374 kJ)	<b>52<sup>90</sup></b>	<b>62<sup>90</sup></b>	
<b>Milk Tart Gourmet Shake*</b> (1942 / 2795 kJ)	<b>52<sup>90</sup></b>	<b>62<sup>90</sup></b>	
<b>Toffee Mocha Gourmet Shake*</b> (1440 / 2147 kJ)	<b>52<sup>90</sup></b>	<b>62<sup>90</sup></b>	
<b>White Choc Mixed Berry Gourmet Shake*</b> (1888 / 2871 kJ)	<b>56<sup>90</sup></b>	<b>66<sup>90</sup></b>	
<b>*O ka tlhophha *maswi a diruwa</b>			
<b>**highest kilojoule count shown</b>			

	<b>E NYANE</b>	<b>REG</b>	<b>E KGOLO</b>
<b>Sodas</b>	<b>21<sup>90</sup></b>	<b>27<sup>90</sup></b>	<b>32<sup>90</sup></b>
Coke (360 / 594 / 810 kJ)			
Fanta (187 / 309 / 421 kJ)			
Crema Soda (122 / 202 / 275 kJ)			
Coke No Sugar (1,6 / 2,6 / 3,6 kJ)			
Stoney No Sugar (4 / 6,6 / 9 kJ)			
<b>Fruit Juice</b> (422 / 598 / 880 kJ)	<b>25<sup>90</sup></b>	<b>38<sup>90</sup></b>	<b>44<sup>90</sup></b>
<b>Mineral Water (500ml)</b>	<b>25<sup>90</sup></b>		
Still or Sparkling			
<b>Powerade (500ml)</b> (660 kJ)	<b>28<sup>90</sup></b>		
<b>Red Bull Energy Drink (250ml)</b> (487 kJ)	<b>36<sup>90</sup></b>		
<b>Iced Tea (500ml)</b> (410 kJ)	<b>36<sup>90</sup></b>		
<b>Appletiser (330ml)</b> (601 kJ)	<b>38<sup>90</sup></b>		



- lacto-ovo vegetarian:** includes dairy & eggs
- ovo-vegetarian:** includes eggs
- lacto-vegetarian:** includes dairy
- vegan-friendly:** no animal products
- better for you**